

XANA NDZI TITSARISELA NJHANI?

U fanele ku titsarisela eka inthanete:

Fikelela webusayiti ya NBT: www.nbt.ac.za, tlilika "Book a test" kutani u landzelela swileriso. U nga tlhela u titsarisela hi ku tirhisa inthanete eka selifoni ya wena.

Papila leri tiyisisaka ntsariso wa wena naswona ri nga na bakhodi ya EasyPay ri ta kumeka ku va u ri dawuniloda kutani u ri pirinta endzhaku u tlilika "Submit". U fanele ku teka papila ra wena ra ntsariso famba na rona eka Ndhawu yo Hakela ya EasyPay ku hakela tihakelo to kamberiwa.

U nga ha tlhela u hakela eka webusayiti ya EasyPay: www.easypay.co.za. A hi swa nkoka ku tisa leswi eka ndhawu ya ku kamberiwa eka yona, kambe u fanele ku pirinta kutani u hlayisa tikhopi. Mivuyelo yi humesiwa ntsena eka swikambelwana leswi hakeleriweke.

Ntsariso wu vekeriwile siku na ndhawu yo karhi. Loko u tsandzeka ku va kona eka nkarhi wa wena wo tsala lowu vekiweke, kumbe u tsakela ku tsala ra vumbirhi, u fanele ku titsarisela na ku hakela nakambe.

XANA SWI DURHA MALI MUNI KU

TSALA? Tihakelo ta ku kamberiwa ta Nkarhi wo Amukela wa 2018 i:

AQL ntsena – R80; AQL na MAT – R160

XANA A WU SWI TIVA?

Loko ku ri hava ndhawu yo kambela ya NBT ekusuhi na laha u tshama kona, u nga hi rhumela imeyili kumbe u hi bela riqingho kutani hi ta ringeta ku lulamisa ndhawu yo hlawuleka ya xikambelwana xa wena.

Email nbt@uct.ac.za

Tel 021 650 3523

Twitter [@cetap_uct](https://twitter.com/cetap_uct)

Facebook [nationalbenchmarktest](https://facebook.com/nationalbenchmarktest)

www.nbt.ac.za

THE NATIONAL BENCHMARK TESTS



CETAP
Centre for Educational
Testing for Access and
Placement



Testing for 2018
University Placement

XANA SWIKAMBELWANA SWO FANANISA MIPIMO SWA RIXAKA

Swikambelwana swo Fananisa Mipimo (National Benchmark Tests) (NBT) swi pima vululameri bya wena bya swa tidyondzo bya Yunivhesiti.

HIKWALAHOKA YINI NDZI FANELE KU TSALA SWIKAMBELWANA LESWI?

TiNBT ti tirhisiwa hi tiyunivhesiti to tala laha tikweni. Ti pfuna mihlangano ya dyondzo ya le henhla ku humesa nhlamusela eka mivuyelo ya mapaselo ya le hansi ya ka matiriki yo tanihi liya ya (Xitifikheti xa le Henhla xa Rixaka (NSC). Mivuyelo ya swikambelwana leswi ya seketela, kambe a yi sivi kumbe ku kandziyisa, mivuyelo ya NSC.

Mihlangano yin'wana ya dyondzo ya le henhla ya Afrika-Dzonga yi tirhisa tiNBT eka ku amukela naswona yin'wana ya kumisisa loko u lava nseketelo wo engetela wa swa tidyondzo eka nkarhi wa tidyondzo ta wena. Yi tlhela yi pfuna hi ku hluvukisiwa ka tikarikhulamu. Kumisisa kusuka eka nhlangano lowu u endlaka xikombelo eka wena loko u laveka ku tsala swikambelwana leswi.

XANA HI SWIHI SWIKAMBELWANA LESWI

NDZI FANELEKE KU SWI TSALA? Fakhalithi ley i u endlaka xikombelo eka yona yi ta kumisisa ku hi swihi swikambelwana leswi u faneleke ku swi tsala na mikarhi ley i vekiweke ya ku kuma mivuyelo ya wena.

XANA HI KWIHI LAHA NDZI NGA TSLAKA KONA SWIKAMBELWANA LESWI?

Xedulu ya mikarhi hi vutalo ley i nga na tindhawu hinkwato to kambela yi le ka webusayiti ya NBT (www.nbt.ac.za). Loko ku ri hava laha ku endliwaka swikambelwana ekusuhi na laha u tshamaka kona, rhumela imeyili eka nbt@uct.ac.za,

kumbe u hi bela riqingho eka 021 650 3523 kutani hi ta ringeta ku veka nkarhi wa ndhawu yo hlawuleka ya xikambelwana xa wena.

XANA HI SWIHI LESWI NDZI NGA SWI LANGUTELAKA EKA SWIKAMBELWANA LESWI?

Ku na swikambelwana swimbirhi. Academic Literacy, Quantitative Literacy (leswi ksanisiweke: AQL), na Matematiki (MAT). Ku kuma vuxokoxoko byo tala hi mayelana na leswi swikambelwana leswi swi kongomisaka eka swona, yana eka webusayiti ya hina: www.nbt.ac.za.

Quantitative Literacy ya fana Mathematical Literacy.

Swichudeni leswi nga na vutsoniwa swa amukeriwa. Xikambelwana xa AQL xi tlhele xi hundzuluxeriwa eka Braille.

Xikambelwana xin'wana na xin'wana xi lava leswaku u tirhisa vutivi lebyi u teke na byona – leswi u swi tivaka na leswi u kotaka ku swi endla – eka timatheriyali ku kombisa leswi languteriweke eka swichudeni swa lembe ro sungula eka minonganoko ya yunivhesiti.

Swikambelwana leswi i swa xihundla, hikowalahoku hava maphepha ya nkarhi lowu nga hundza naswona ku hava timatheriyali to hlawuleka to dyondza ku lulamisela swikambelwana leswi.

XANA NDZI FANELE KU TSALA RINI?

U fanele ku tsala loko u titwa u lunghekile, kambe tiyisisa leswaku u tsala hi nkarhi ku fikelela mikarhi ley i vekiweke na swilaveko swa (mi)nonganoko ley i u endlaka xikombelo eka yona. U fanele ku tsala swikambelwana haswimbirhi hi siku rin'we. Wa pfumeleriwa ku tsala NBT ra vumbirhi, kambe u fanele ku rhanga u tiyisisa na fakhalithi ya wena leswaku xikoro xa vumbirhi xi ta amukeriwa.

XANA NDZI NGA TSALA RINI?

Ntsariso wa mikarhi ya tiNBT hinkwato yi pfula hi siku ra 1 Dzivamisoko 2017.

MASIKU YA SWIKAMBELWANA SWA NBT	SIKU RO HETELELA RA KU TITSARISELA EKA INTHANETE	SIKU RO HETELELA RA KU HAKELA TIHAKELO	MIVUYELO YA KUMEKA EKA MIHLANGANO	MIVUYELO YA KUMEKA EKA VATSARI
20-May-17	2-May-17	20-May-17	12-Jun-17	19-Jun-17
3-Jun-17	14-May-17	3-Jun-17	26-Jun-17	3-Jul-17
*04 Jun-17	14-May-17	*04 Jun-17	26-Jun-17	3-Jul-17
17-Jun-17	28-May-17	17-Jun-17	10-Jul-17	17-Jul-17
*18-Jun-17	28-May-17	*18-Jun-17	10-Jul-17	17-Jul-17
24-Jun-17	4-Jun-17	24-Jun-17	17-Jul-17	24-Jul-17
**30 Jun-17	11-Jun-17	**30 Jun-17	24-Jul-17	31-Jul-17
1-Jul-17	11-Jun-17	1-Jul-17	24-Jul-17	31-Jul-17
15-Jul-17	25-Jun-17	15-Jul-17	7-Aug-17	14-Aug-17
*16-Jul-17	25-Jun-17	*16-Jul-17	7-Aug-17	14-Aug-17
29-Jul-17	9-Jul-17	29-Jul-17	21-Aug-17	28-Aug-17
12-Aug-17	23-Jul-17	12-Aug-17	4-Sep-17	11-Sep-17
*13-Aug-17	23-Jul-17	*13-Aug-17	4-Sep-17	11-Sep-17
26-Aug-17	6-Aug-17	26-Aug-17	18-Sep-17	26-Sep-17
9-Sep-17	20-Aug-17	9-Sep-17	2-Oct-17	9-Oct-17
16-Sep-17	27-Aug-17	16-Sep-17	9-Oct-17	16-Oct-17
30-Sep-17	10-Sep-17	30-Sep-17	23-Oct-17	30-Oct-17
7-Oct-17	17-Sep-17	7-Oct-17	30-Oct-17	6-Nov-17
*08 Oct-17	17-Sep-17	*08 Oct-17	30-Oct-17	6-Nov-17
14-Oct-17	30-Sep-17	14-Oct-17	6-Nov-17	13-Nov-17
25-Nov-17	5-Nov-17	25-Nov-17	19-Nov-17	13-Dec-17
2-Dec-17	12-Nov-17	2-Dec-17	18-Dec-17	18-Dec-17
*03-Dec-17	12-Nov-17	*03-Dec-17	18-Dec-17	18-Dec-17
**05-Jan-18	17-Dec-17	**05-Jan-18	29-Jan-18	5-Feb-18
6-Jan-18	17-Dec-17	6-Jan-18	29-Jan-18	5-Feb-18

*Nkarhi wa xikambelwana xa Sonto

**Nkarhi wa xikambelwana xa Ravuntlanu